



EUR EURO SPOT PRICE 1.2181

Range 9/19/05 to 3/17/06 Period D Daily Market Y mid/trd

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1923
W 3/15	1.2050	W 2/22	1.1923
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1974	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/8	1.1928	W 2/15	1.1894
T 3/7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/2	1.2012	T 2/9	1.1974
W 3/1	1.1913	W 2/8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/6	1.1962

**Izvještaj sa
međunarodnog finansijskog tržišta
(05.januar 2026 - 12.januar 2026.)**

BLOOMBERG NEWS AUDIO/VIDEO
Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, L'Oréal, Body Shop
ICAP's Smith: U.S. European Bonds, Fed Rates and Strategy
Fidlar's Bennett: U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen
U.S. Comptroller General Walker: Fiscal Policy and Deficit
Commonwealth Bank's Thurlwell: Oil Prices, Iraq
Sergei's General's: Russia, U.S. Policy, Economy
Daniel Broby, chief investment officer, Bankinvest, talks about Softbank Corp.'s agreement to buy Vodafone Group Plc's Japan mobile unit
Bear Stearns Teleconference: Fiscal Performance, Strategy, Products
Microsoft's Ballmer: Stock Performance, Strategy, Products
Bloomberg TV Live 11 Bloomberg Radio Live 12 All Audio/Video Reports

LIVE <GO> Events
14) Legal & General Teleconference: Full-Year Earnings 3/17 Now Playing English
15) UBS Warburg's Hickson: Outlook for Steel Industry 3/17 Now Playing English
16) European Commission: Daily News Conference 3/17 20:00 - 20:30 English
17) Egypt's Mubarak: Sale of State-Owned Businesses 3/17 21:05 - 21:20 English
18) Borders Group Teleconference: 4th-Qtr Results 3/17 22:00 - 23:00 English
19) AIG Teleconference About Fourth-Quarter Results 3/17 22:30 - 23:30 English

Australia 61 2 8777 8800 Brazil 55 11 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2397 6000 Japan 81 3 3201 5900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 316 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P. 6615-561-3 17-Mar-06 19:27:28

USD INTEREST RATE

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360				
2) 2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305
3) 3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330
4) 4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250
5) 5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235
6) 6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170
7) 7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170
8) 8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160
9) 9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135
10) 10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145
12) 20 YR	5.2670	5.2720	5.2690	+0.0130
13) 30 YR	5.2750	5.2840	5.2795	+0.0190

US SPREADS
22) 2 YR 42.88 44.13 43.50 --
23) 3 YR 41.50 42.75 42.13 -.17
24) 4 YR 44.38 45.63 45.00 -.10
25) 5 YR 48.25 49.25 48.75 +.25
26) 6 YR 49.50 50.50 50.00 +.30
27) 7 YR 50.50 51.50 51.00 +.40
28) 8 YR 51.13 52.13 51.63 +.33
29) 9 YR 51.75 52.75 52.25 +.45
30) 10 YR 52.25 53.25 52.75 +.50
31) 15 YR 57.00 58.00 57.50 +.50
32) 20 YR 58.63 59.88 59.25 +.15
33) 30 YR 57.38 58.63 58.00 +.20

Change on day
IYC4 I48<GO>
Change on Month
IYC6 I48<GO>
For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2
For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

Page 1 Page 2 Page 3

Nedjeljni pregled kratkih vijesti

- Cijena zlata je u ovoj izvještajnoj nedelji porasla sa \$4,357.75 na \$4,509.50 za uncu zbog geopolitičkih tenzija.
- Cijena nafte je u ovoj izvještajnoj nedelji porasla sa \$61.66 na \$64.05 za barel.
- Inflacija u euro zoni je usporila što podržava stav kreatora politike da kamatne stope mogu ostati na trenutnim nivoima osim ako se ekonomski izgledi značajno ne promijene. Indeks potrošačkih cijena je porastao 2% u decembru u odnosu na isti period prethodne godine, što je odgovaralo i procjenama ekonomista. Bazna inflacija, koja isključuje nestabilne troškove hrane i energije, usporila je na 2.3%.
- Bijela kuća je saopštila da Trampova administracija neće isključiti upotrebu vojne sile za preuzimanje Grenlanda. WSJ je prenio da je Marko Rubio rekao zakonodavcima da je cilj kupiti ostrvo od Danske. Evropski lideri su upozorili da se o postojećim granicama ostrva ne može pregovarati. Premijer Grenlanda pozvao je na dijalog pun poštovanja, dok je SAD naglasio strateški značaj ostrva za raketnu odbranu i ekonomske mogućnosti.
- Blumberg je prenio da će Njemačka predložiti zajedničku misiju NATO-a za praćenje i zaštitu arktičke regije u nastojanju da ublaži tenzije sa SAD-om oko Grenlanda.

EUR/USD



Kurs EUR/USD je na početku ove nedelje zabilježio rast nakon objave podataka o proizvodnom sektoru SAD-a. Aktivnost u tom sektoru u decembru je zabilježila najveći pad od 2024. godine i to na 47.9 sa prethodnih 48.2. Međutim, u ostatku nedelje kurs je konstantno slabio. Do pada kursa je došlo kako je inflacija u većini ekonomija euro zone usporena više od očekivanja u decembru, a inflacija u Njemačkoj pala na 2.0% sa prethodnih 2.6%, dok je na nivou euro zone inflacija takođe bila na nivou od 2.0%. S druge strane, pozitivni podaci iz uslužnog sektora SAD-a doprinijeli su jačanju američkog dolara. Dodatni pritisak na kurs EUR/USD krajem nedelje izazvao je i izvještaj sa tržišta rada SAD-a, koji je pokazao da je stopa nezaposlenosti u decembru pala na 4.4% sa prethodnih 4.6%.

EUR/GBP



Kurs EUR/GBP je u ovoj nedelji pao. Obnavljanje geopolitičkih tenzija između Rusije i Ukrajine

početkom nedelje je vršilo pritisak na euro, pa je u utorak kurs pao na 16-nedeljni minimum od 0.86444. U nastavku nedelje kurs je bio stabilan. Sterling je bio podržan očekivanjima postepenog popuštanja monetarne politike Banke Engleske, a fokus investitora je bio na preliminarnim podacima o inflaciji u euro zoni. U srijedu poslijepodne kurs je počeo blago da se oporavlja, kako tržišta nisu pretjerano reagovala na podatke o usporavanju inflacije u euro zoni. Posljednja dva dana kurs se kolebao, ali se nije značajno promijenio. Mješoviti njemački ekonomski podaci ograničili su podršku evropskoj valuti, a investitori su istovremeno bili oprezni u iščekivanju podataka sa britanskog tržišta rada.

EUR/JPY



Kurs EUR/JPY je na samom početku nedelje ostvario pad kako je guverner Banke Japana ponovio odlučnost te centralne banke da poveća kamatne stope, ističući da je ekonomski oporavak održiv, da plate rastu i da je inflacija iznad 2%. Dodatno je na pad kursa tokom nedelje uticala i vijest da su japanska domaćinstva povećala potrošnju u novembru i to na 2.9% u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, na samom kraju nedelje EUR/JPY je zabilježio snažan oporavak, nadoknađivši prethodne gubitke, uslijed spekulacija da bi Sanae Takaichi mogla pozvati na raspisivanje vanrednih izbora.

**Tabela br.1 - Kursevi
najznačajnijih valuta**

	05.01.2026.¹	09.01.2026.²	% Promjena
EUR/USD	1.1719	1.1637	-0.70
EUR/GBP	0.87080	0.86806	-0.31
EUR/JPY	183.84	183.75	-0.05
EUR/AUD	1.75226	1.74012	-0.69
EUR/CHF	0.92876	0.93231	0.38
USD/JPY	156.84	157.89	0.67
GBP/USD	1.3456	1.3404	-0.39

**Tabela br.2 - Pregled
referentnih kamatnih
stopa vodećih
centralnih banaka**

Centralna banka	Referentna kamatna stopa	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasijedanje
European Central Bank (ECB)	„ECB main refinancing rate“	2.15%	05.02.2026.
Federal Reserves (Fed)	„Federal Funds Target Rate“	3.75%	28.01.2026.
Bank of Japan (BoJ)	„Overnight Call Rate“	0.75%	23.01.2026.
Bank of England (BoE)	„Official Bank Rate“	3.75%	05.02.2026.
Swiss National Bank (SNB)	„Libor Target Rate“	0.00%	19.03.2026.
Bank of Canada (BoC)	„Target Overnight Rate“	2.25%	28.01.2026.
Reserve Bank of Australia (RBA)	„Cash Rate Target“	3.60%	03.02.2026.

**Tabela br.3 - ESTR i
Euribor**

	05.01.2026.¹	09.01.2026.²	Promjena u baznim poenima
ESTR	1.9360	1.9320	-0.4
Euribor 1w	1.891	1.893	0.2
Euribor 1m	1.953	1.971	1.8
Euribor 3m	2.029	2.019	-1.0
Euribor 6m	2.105	2.116	1.1
Euribor 12m	2.245	2.251	0.6

¹ Vrijednost na otvaranju tržišta u ponedjeljak.

² Vrijednost na zatvaranju tržišta u petak.

Tabela br. 4 - Ekonomski indikatori u periodu od 05.01.2026 - 09.01.2026.

Zemlja	Indikator	Period	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Euro zona	Indeks potrošačkih cijena – procjena (CPI estimate) Rana procjena indeksa potrošačkih cijena. Indeks potrošačkih cijena mjeri promjene u troškovima života, prateći promjene cijena u korpi dobara i usluga, koje koristi prosječno domaćinstvo.	Decembar P YoY%	2.0%	2.0%	2.1%
	Osnovni indeks potrošačkih cijena (CPI Core) Ovaj indeks prati promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga koje koristi prosječno domaćinstvo, ali su isključeni artikli podložni čestim promjenama cijena - hrana, energija, alkohol i cigarete.	Decembar P YoY%	2.4%	2.3%	2.4%
	ECB očekivana inflacija za period od godinu dana (ECB 1 Year CPI Expectations) Ovaj indikator pokazuje koliko potrošači u euro zoni očekuju da će cijene porasti tokom narednih 12 mjeseci, na osnovu ankete Evropske centralne banke. On služi kao rani signal inflatornih pritisaka i pomaže ECB-u da procijeni koliko su inflatorna očekivanja stabilna.	Novembar	2.7%	2.8%	2.8%
	Stopa nezaposlenosti (Unemployment Rate) Procentualni broj individua koje se nalaze na tržištu rada i koje su bez posla, ali ga aktivno traže. Viša stope nezaposlenosti generalno slabi ekonomiju i rezultira nižoj ličnoj potrošnji.	Novembar	6.4%	6.3%	6.4%
	Maloprodaja (Retail Sales) Ovaj pokazatelj mjeri obim prodaje dobara za ličnu i potrošnju domaćinstava.	Novembar MoM% YoY%	0.1% 1.6%	0.2% 2.3%	0.3% 1.9%
Njemačka	Industrijska proizvodnja (Industrial Production) Mjeri proizvodnju postrojenja u sledećim industrijama: rudarstvo i vađenje kamena, proizvodnja i javne komunalne djelatnosti (snabijevanje električnom energijom, gasom i vodom).	Novembar MoM% (SA) YoY% (WDA)	-0.7% -1.0%	0.8% 0.8%	2.0% 1.0%
	Trgovinski bilans (Trade Balance) Razlika između izvoza i uvoza proizvoda i usluga.	Novembar SA	16.4b	13.1b	17.2b
SAD	ISM Proizvodnja (ISM Manufacturing) Ovaj pokazatelj procjenjuje stanje industrije ispitivanjem menadžera nabavke u proizvodnim kompanijama o proizvodnji, novim narudžbama, zaposlenosti, isporukama sirovina i zaliham.	Decembar	48.4	47.9	48.2
	ISM uslužni indeks (ISM Services Index) Ovaj pokazatelj procjenjuje obim aktivnosti u uslužnom sektoru, a bazira se na anketi među menadžerima nabavki u raznim industrijama ovog sektora.	Decembar	52.2	54.4	52.6
	Slobodna radna mjesta (JOLTS Job Openings) Ovaj pokazatelj prati broj slobodnih radnih mjesta u privredi (novootvorena, nepopunjena ili mjesta koja će uskoro postati upražnjena) za čije popunjavanje poslodavac preduzima posebne radnje.	Novembar	7648k	7146k	7449k
	Promjena zaposlenosti isključujući poljoprivredu (Change in nonfarm payrolls) Ovaj izvještaj pokazuje broj novozaposlenih osoba po granama privrede, a ne obuhvata zaposlene na farmama, u nekim državnim službama, u privatnim domaćinstvima i neprofitnim organizacijama.	Decembar	70k	50k	64k
	Trgovinski bilans (Trade Balance) Razlika između izvoza i uvoza proizvoda i usluga.	Oktobar	-\$58.7b	-\$29.4b	-\$48.1b
	Stopa nezaposlenosti (Unemployment Rate) Pokazuje broj nezaposlenih osoba kao procenat u ukupnoj radnoj snazi.	Decembar	4.5%	4.4%	4.6%

Skraćenice: P-preliminarni podaci, F-finalni podaci, T-treća i konačna procjena, k-hiljada, b-milijarda, SA-usklađeno za sezonska kolebanja, WDA-usklađeno za radne dane.

EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na njemačke 10-godišnje obveznice je tokom ove nedelje blago pao sa 2.86% na 2.84%. Tokom prva dva dana nedelje prinos je slabio kako su podaci pokazali da se inflacija u Njemačkoj i Francuskoj “smirila” u decembru. Tržišta su smanjila očekivanja da će ECB povećati kamatne stope, tj. ne predviđaju promjenu stope do kraja godine. Rast cijena njemačkih obveznica je bio podstaknut i podacima o maloprodaji u novembru koji su bili slabiji od očekivanja, kao i sporijom inflacijom u euro zoni u decembru. Prinos na 10-godišnje njemačke državne obveznice je u četvrtak blago porastao, sa 2.80% na 2.82%, a pred kraj dana prinos je oslabio, kao i prinos na većinu njihovih konkurenata u euro zoni, kako su investitori kupili obveznice iz Italije, Portugala, Francuske i Španije. Tržište je krajem nedelje očekivalo da će prvo povećanje kamatnih stopa od strane ECB-a biti početkom sledeće godine. U petak prinos nije bilježio veće promjene i u prosjeku je iznosio 2.86%.

AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na američke 10-godišnje obveznice se tokom ove nedelje kolebalo i na kraju nedelje se našao na nešto nižem nivou u odnosu na početak nedelje - prinos je pao sa 4.18% na 4.16%. Vrijednost državnih obveznica porasla je u ponedjeljak, uglavnom zbog objave podataka o ISM indeksu proizvodnje u SAD-u, koji je u decembru bio slabiji od očekivanja. Narednog dana se prinos oporavio zbog rasta cijena akcija u tehnološkom sektoru. U srijedu je prinos ponovo oslabio nakon što je predsjednik SAD-a pozvao na kupovinu hipotekarnih obveznica u vrijednosti od \$200 milijardi u nastojanju da smanji troškove stanovanja. Na samom kraju nedelje prinos se kolebalo (u prosjeku je iznosio 4.17%) zbog mješovitih izvještaja o zaposlenosti u SAD-u koji su bili objavljeni za decembar.

ZLATO



Cijena zlata je u ovoj izvještajnoj nedelji porasla sa \$4,357.75 na \$4,509.50 za uncu. Tokom prva dva dana ove nedelje cijena zlata je rasla zbog geopolitičkih tenzija, izazvanih hapšenjem predsjednika Venecuele od strane SAD-a. Sredinom sedmice došlo je do blagog pada cijene, jer su investitori zauzeli oprezniji stav uoči objave ključnih makroekonomskih podataka iz SAD-a. Međutim, u posljednja dva dana sedmice cijena zlata je ponovo porasla, nakon što su objavljeni mješoviti podaci sa američkog tržišta rada, što je dodatno ojačalo očekivanja da bi Federalne rezerve mogle sprovesti dva smanjenja kamatnih stopa tokom ove godine.

NAFTA



Cijena nafte je tokom ove sedmice zabilježila rast sa \$61.66 na \$64.05 za barel. Na početku sedmice cijena je porasla zbog intervencije SAD-a u Venecueli. Već narednog dana uslijedio je blagi pad cijene nafte, a nakon što je predsjednik SAD-a izjavio da će Venecuela da isporuči 50 miliona barela nafte SAD-u. Sredinom sedmice cijena nafte nije bilježila značajniju promjenu. Međutim, u četvrtak je došlo do snažnog rasta, jer je tržište reagovalo na prijetnje američkog predsjednika upućene Iranu, kao i na zapljenu dva naftna tankera povezana sa Venecuelom. Poslednjeg dana sedmice cijena nafte je nastavila uzlazni trend, zbog i dalje prisutnih geopolitičkih tenzija.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer) Navedeni pregled kretanja zasnovan je na eksternim izvorima i ne sadrži bilo kakve komentare, procjene i stavove CBCG. CBCG ne može garantovati njihovu tačnost i ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija, materijala ili sadržaja, ili za posljedice odluka donesenih na osnovu njih.